

Digit ESIR 1.0

Korisničko upustvo Konfiguracija ESIR sistema

Digit Esir 1.0 kada se instalira podešen je za POS način rada. To znači da ne radi u modu fiskalnog drajvera. Parametri sistema su default podešeni da se program startuje maksimiziran da bi svi paneli glavne forme bili vidljivi. Onda je korisniku potrebno jedino da podesi štampanje računa i to od zavisnosti kakav printer ima, tj da li je 57 mm ili 80 mm.

Ovi parametri sistema se podešavaju uz pomoć 3 forme. Sve ove forme pozivaju se iz glavnog menija aplikacije i nalaze se u meniju Sistem, kao na sljedećoj slici:




slika 1

Meni Sistem se sastoji o sljedećih podmenija – funkcija.

- 1.Sifarnici – Ovaj meni podrzava funkcije importovanje Kupaca, Artikala i Operatera iz sistema Digit.
- 2.Servisna služba sadrži meni za operacije koje radi isključivo servisna služba i ima funkcije kao što su Backup, Restore memorije itd. Za pristup ovim modulima traži se servisna autorizacija , jer je namjenjen isključivo servisnoj službi Digit d.o.o. za otklanjanje kvarova
- 3.Meni Kraj rada gasi aplikaciju.

Meni kojima se konfiguriše DigitEsir je Konfiguracija EsirSistema

Ovaj modul zahtjeva autorizaciju pri svakom staratruvanju i tada se pojavi forma:



Slika 2.

Da bi pristupili konfiguraciji potrebno je unijeti Lozinku koja je po defaultu "admin".

Nakon instalacije je obavezno u samim parametrima promijeniti ovu lozinku

Ova lozinka je neophodna da bi se sprječio pristup neovlaštenim osobama da menjaju ove podatke

Nakon unošenja ispravne lozinke prikaže se forma za konfiguraciju Esir parametara .

Ova forma je prikazana na sljedećoj slici.

ID	Naziv	vrijednost
1	lpfr_server	http://devesdc.sandbox.suf.poreskaupravars.org:8888/66464
2	Esir_no	001
3	Esir_jib	400970230001
4	Esir_pfr_id	1
5	Pin	3559
6	FONTTEXT	Lucida console
7	FONTTEXTSIZE	8
9	FONTCHARSET	1
10	POSPRINTER	EPSON TM-T20III Receipt
13	DRIVERMODE	NE
14	PREDEFINISANIDIOREFBROJA	QQ9C3CGY
15	STARIDENTBROJFISKALNIMODUL	AB123456
16	admin	admin

Slika 3

Na ovoj formi se podešava konfiguracija Esir sistema.

Objašnjenje parametara je:

lpfr_server – Ovde se podšava adresa za pristup PFR sistemu.

Esir_no – Identifikacioni broj samog Esira.

Esir_Jib – Jedinstveni identifikacioni broj .

Esir_pfr_id – Idenfikacioni broj Esir-PFT.

Pin – pin code

FONTTEXT – Kojim se fontom štampa. Potreban za podešavanje izgleda računa.

FONTTEXTSIZE – Ovim parametrom se podešava veličina fonta, neophodna pri promjeni širine trake štampača.

FONTCHARSTET-Podešavanja čarseta , ali pošto sistem radi u UTF8 sistemu, najbolje je da on ostane 1-DEFAULT CHARSET

POSPRINTER-Tačan naziv drajvera štampača kako ga vidi windows u control panelu - printers

DRIVERMODE- Da li Esir radi u modu u drajver modu, kada očitava, memorije i štampa račune iz drugih digitovih aplikacija.

PREDEFINISANIDIOREFBROJA-Koristi se za provjeru kada se radi odnosno refundacija starih računa, a upisuje se nakon što se sazna koji je predefinisani dio referentnog broja. Nudi se na predviđeno mjesto prilikom

STARIDENTBROJFISKALNIMODUL-Ako se zna koji je broj fiskalnog modula bio do trentka fiskalizacije, može se upisati u ovaj settings u polje vrijednost , da bi bio automatski ponuđen kada se radi refundacija starih računa

admin- to je konfiguracija lozinke za pristup konfiguraciji Esira, default vrijednost je admin. Ako se zeli promjeniti onda su u polje vrijednost jednostavno upise nova lozika.

Db navigator , se nalazi na donjem panelu forme za konfiguraciju i izgleda kao na sledećoj slici



Slika 4

Oojašnjenje pojedinih dugmadi navigatora redom sa lijeva na desno:

1. Na prvi zapis
2. Na prethodni zapis
3. Na sledeći zapis
4. Na poslednji zapis
5. Dodaj zapis
6. Obrisi zapis
7. Ažuriraj zapis
8. Zapamti promjene
9. Odustani od primjena
10. Osvježi zapis